



education

Department:
Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LARA 2009

MEMORANDAMU

MARAGA: 100

Memorandamu uyu u na masiatari a 10.

KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA (50)

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80-100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha nthā 70-79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60-69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50-59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40-49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30-39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0-29%
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI (NV) (MARAGA: 30)	<u>24-30</u> -Zwi re ngomu ndi zwa mathakheni, nahone zwa vhusiki ha nthesa. -Mihumbulo i a tokonya nahone yo vhibva. -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a si na vhukhakhi na khathihi, a kumedzeaho.	<u>21-23½</u> - Zwi re ngomu ndi zwa mathakheni nahone ndi zwa vhusiki ha nthā. .Mihumbulo ndi ya nthā nahone i a takadza -U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea o lundwaho tshidle, nahone a kumedzeaho.	<u>18-20½</u> -Zwi re ngomu ndi zwi pfalaho, zwo di farana. -Mihumbulo ndi i takadzaho, i a tendisea. - U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea avhuđi, a kumedzeaho	<u>15-17½</u> -Zwi re ngomu ndi zwo teaho, nahone zwo farana lwo linganelaho. -Mihumbulo i takadzaho i re na vhusiki vhu fushaho. - U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a fushaho, nahone a kumedzeaho.	<u>12-14½</u> - Zwi re ngomu zwo di linganelaho sa zwenezwo, hu na mavhaka a xedzaho vhutumani. -Mihumbulo kanzhi ndi yo teaho, fhedzi vhusiki ho tahedzwa. - U pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza maanea a ndinganelo, o lunzhedzeaho lwo linganelaho nahone a kumedzeaho.	<u>9-11½</u> -Zwi re ngomu zwiřwe a zwiho khagala, a zwo ngo farana. -Mihumbulo yo sekena, hunzhi i sokou dovhola. -A zwo ngo swikelela u vha kha Luambo Iwa Hayani, naho zwo di pulanwa/hu na mvetomveto. -Maanea ha ngo bveledzwa nga ndila i kumedzeaho.	<u>0-8½</u> - Zwi re ngomu a zwo ngo lulama na luthihi, a zwo ngo lunzhedzana. -Mihumbulo yo tapanyedzwa, yo sokou dovhola. - U pulana na/kana mvetomveto a zwi fushi, kana a zwiho. -Maanea aya ha nekedzei/kumedzei.
LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 15)	<u>12-15</u> -U sumbedza vhudzivha ho godombelaho ha ndeme ya luambo. -Luambo, zwiga zwa u vhala zwo shumiswa zwone-zwone. -U shumisa luambo lwa nthesa lwa kuambele/maambele . -Munanguludzo u	<u>10½-11½</u> - U sumbedza vhudzivha ho dziaho ha ndeme ya luambo. -Luambo, zwiga zwa u vhala zwo shumiswa hu si na vhukhakhi , u kona u shumisa luambo lwa kuambele/maambele	<u>9-10</u> -Hu na vhutanzi ha vhudzivha ha luambo. - Luambo na zwiga zwa u vhala hunzhi a zwi na vhukhakhi . - Munanguludzo wa maipfi wo tea tshibveledzwa. - Tshitaela, thounu na redzhisitara nga u angaredza zwi di anana na thodea	<u>7½-8½</u> -Huriwe u vhonala ha vhudzivha ha luambo zwi hone. -Luambo ndi lwa misi, zwiga zwo shumiswa lu fushaho. - Munanguludzo wa maipfi u a fusha. - Tshitaela, thounu na redzhisitara nga u angaredza zwi di anana na thodea	<u>6-7</u> -Vhudzivha ha luambo ho sekena. -Luambo a lwo ngo vhibva, na zwiga zwa u vhala huriwe a zwo ngo shumiswa nga ndila yone . -Munanguludzo wa maipfi a wo ngo tea shaedzwa. - Tshitaela, thounu na redzhisitara a zwo ngo tea. -Munanguludzo wa luambo ndi wa fhasi. - Tshitaela, thounu na redzhisitara zwi	<u>4½-5½</u> -Luambo na zwiga zwa u vhala zwo khakhea. -Munanguludzo wa maipfi wo shaedzwa. - Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo liana tshothe. - Ho dala vhukhakhi, naho zwo di vhalululwa na u sedzuluswa	<u>0-4</u> - Luambo na zwiga zwa u vhala zwo khakhea. - Munanguludzo wa maipfi a wo ngo tea na luthihi. - Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo liana tshothe. - Ho dalesa vhukhakhi na ndado, nahone a hu vhonali vhutanzi ha u vhalulula na u

	<p>sa vhambedzwiho/wa nthesa wa maipfi, zwo vibva vhukuma.</p> <p>-Tshitaela, thounu na redzhisitara zwo tea tshothe thoho ya mafhungo.</p> <p>-A hu na vhukhakhi na vhuthihi nga murahu ha u sedzuluswa na u vhalululwa ha mushumo.</p>	<p>maipfi wo vanganywa lwa vhusiki.</p> <p>- Tshitaela, thouunu na redzhisitara zwo tea thoho ya mafhungo.</p> <p>-Hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u sedzuluswa na u vhalululwa ha mushumo.</p>	<p>mafhungo.</p> <p>- Kanzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzuluswa..</p>	<p>dza thoho ya mafhungo.</p> <p>- Hu di vha na vhukhakhi vhu si gathi nga murahu ha u vhalulula na u sedzuluswa..</p>	<p>shaedza ndunzhendunzhe.</p> <p>-Hu na vhukhakhi ho vhalaho naho ho di vha na u vhalulula na u sedzuluswa.</p>	<p>zwituku.</p>	<p>sedzulusa.</p>
TSHIVHUMBEO (T) (MARAGA: 5)	4-5	3½	3	2½	2	1½	0-1
	<p>-Kubveledzelwe kwo faranaho/lunzhedze-aho kwa thoho.</p> <p>Vhudodombedzi vhu tokonyaho ha nthesa.</p> <p>-Mitala, dziphara zwo fhatwa lwa vhutali.</p> <p>-Vhulapfu/tshivhalo tsha maipfi zwi elana na ndaela dza thoho.</p>	<p>-Mafhungo o bveledzwa nga ndila yo faranaho. Hu na ndunzhendunzhe.</p> <p>- Mitala, dziphara zwi a tevhelelea nahone zwo vangana.</p> <p>-Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Vhunzhi ha zwidodombedzwa zwo bveledzwa.</p> <p>- Mitala, dziphara zwo fhaṭea zwavhudzi.</p> <p>- Vhulapfu ho tea.</p>	<p>-Dzinwe dza mbuno na zwododombedzwa zwo bveledzwa.</p> <p>- Mitala, dziphara zwo di khakhea fhedzi maanea a sala a tsha di pfala.</p> <p>-Vhulapfu ho todou vha ho teaho.</p>	<p>-Vhunzhi ha dzimbuno dzi hone.</p> <p>- Mitala, dziphara zwo khakhea fhedzi maanea a sala a tsha di pfala.</p> <p>-Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa.</p>	<p>-Zwi re ngomu zwinwe a zwiho khagala, a zwo ngo farana.</p> <p>- Mitala, dziphara zwi kha vhuimo ha phasi.</p> <p>- Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa.</p>	<p>-O liana na thoho.</p> <p>- Mitala, dziphara zwo vhilingana, a zwi tevhelelei.</p> <p>-Vhulapfu ho lapfesa/pfufhifhalesa u flirisa mpimo.</p>

KHETHEKAYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI (30)

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80-100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha ntha 70-79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60-69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50-59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40-49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30-39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0-29%
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT) (MARAGA: 18)	<u>14½-18</u> -Ndivho yo dziaho tshothe ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala lwo rombah/o/vhibvaho. -U tshimbila kha rombah/o/vhibvaho vhutala hone-hone , hu si na u bva kha thoho ya mafhuno. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana tshothe, nahone zwo tandavhudzwa vhukuma, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho ya mafhuno. -Hu na vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto, zwa mbo bveledza tshibveledzwa tshi si na vhukhakhi na luthihi, tshi kumedzeaho. -Tshivhumbeo ndi tsho teaho lwa tshothe.	<u>13-14</u> -U na ndivho yavhuđisa ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala -u fara vhutala, nahone u tou polika zwituku kha thoho ya mafhuno. -U tshimbila kha vhutala hone-hone, hu si na u bva kha thoho ya mafhuno. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana, zwa tandavhudzwa, nahone zwidodombedzwa zwinzhi zwi tikedza thoho. -U pulana na /kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhudzi vhukuma. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo nga ndila yone-yone.	<u>11-12½</u> -U na ndivho yo dziaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala -o di bvanyana fhedzi nga u angaredza ha xedzi zwine thoho ya amba lini. -Hunzhi zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana nga ndila i fushaho, zwiñwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -U pulana na /kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho. -O shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.	<u>9-10½</u> -U na ndivho i fushaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala -o di bvanyana fhedzi nga u angaredza ha xedzi zwine thoho ya amba lini. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana nga ndila i fushaho, zwiñwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho. -U shumisa muhumbulo u fushaho a tshi shumisa thodea dzo teaho dza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.	<u>7½-8½</u> -U na ndivho yo linganelaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U riwala -o di bvanyana fhedzi nga u angaredza ha xedzi zwine thoho ya amba lini. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo farana nga ndila i fushaho, zwiñwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho. -U shumisa muhumbulo u fushaho a tshi shumisa thodea dzo teaho dza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa.	<u>5½-7</u> -U na ndivho ya fhasi ya thodea dza tshibveledzwa. Phindulo yawe kha mushumo uyu i sumbedza hu na u shaedza vhukuma. -U riwala -u xedza vhutala, na zwi ambiwaho huriwe a zwi tsha pfala. -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo liana, zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedzaho thoho. -A two ngo lingana kha Luambo Iwa Hayani, naho ho di vha na u pulana /kana mvetomveto. Tshibveledzwa a tsho ngo kumedzwa zwavhudzi. Thodea dzo teaho dza tshivhumbeo a dzo ngo shumiswa - hu na u shaedza huhulu ha zwithu zwa ndeme.	<u>0-5</u> -A hu na ndivho ya thodea dza tshibveledzwa. Phindulo ya mushumo uyu i sumbedza u xedza tshothe vhutala. -U riwala - u liana na thoho, zwi ambawaho hunzhi a zwi tsha pfala. Zwi re ngomu na mihumbulo a zwi elani, zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedzaho thoho. -U pulana na /kana mvetomveto a zwi swikeleli/ zwiho/fushi na kathihi.-- Tshibveledzwa itshi a tshi kumedzei. - A ho ngo shumiswa thodea dzo teaho dza tshivhumbeo.

Vhunę ha khandiso iyi ho vhaledzwa

Iyani kha siatari li tevhelaho

					tshibveledzwa fhedzi hu na u tahedzwa ha zwithu zwa ndeme.		
LUAMBO, TSHITAELE NA U SEDZULUSA (LTS) (MARAGA: 12)	10-12 - U shumisa zwivhumbeo zwone-zwone zwa girama,nga ndila yone,nahone zwo fhatwa lwa vhutali vhukuma. -Ndivho ya maipfi yo tea tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. . -Tshitaela, n<div>ndivho</div> na redzhisitara zwo tea tshothe- tshothe. -A hu na vhukhakhi na vhuthihi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	8½-9½ -Tshibveledzwa tsho fhatwa zwavhud vhukuma, nahone nga ndila yone. -Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea. -Hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	7½-8 -Mushumo wo fhatwa lwo diaho, u a vhalea. -Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara hunzhi zwo tea. -Hunzhi a hu na vhukhakhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	6-7 -Mushumo wo fhatwa lu fushaho. Vhukhakhi vhu re hone a zwi khakhisi nyelelo ya mafhungo -Ndivho ya maipfi i a fusha zwi tshi kwama ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.Tshitaela, redzhisitara na thouni zwo tsa. -Hu na vhukhakhi ho vhalaho nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa.	5-5½ -Mushumo wo fhatwa lwo tou linganelaho. Hu na vhukhakhi ho vhalahonyana. -Ndivho ya maipfi i fhasi nahone a ha tei tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele.Tshitaela, redzhisitara na thouni zwo tsa. -Hu na vhukhakhi ho vhalaho nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho lapfesa/ pfufhifhalesa.	4-4½ -Mushumo wo fhatwa lwa fhasi nahone zwi a konda u tevhelelea. -Ndivho ya maipfi i toda u lulamiswa nahone a i tei ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhisitara a zwo ngo tea. -Ho dala vhukhakhi naho ho di vha na u vhalulula na u sedzulusa. -Zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.	0-3½ -Mushumo wo fhatwa lwa fhasi nahone zwi konda vhukuma u tevhelelea. -Ndivho ya maipfi i toda ndulamiso zwi hone nahone a i tei ndivho. -Tshitaela, ndivho na vha tanganedzaho mafhungo a zwi anani /tshimbilelani na thoho ya mafhungo. -Ho dalesa vhukhakhi na nda do nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu – Zwo lapfesa/pfufhifhalesa -a u fhirisa mpimo.

KHETHEKANYO YA C: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI (20)

KHOUDU	Khoudu 7: Vhuswikeleli ha nthesa 80-100%	Khoudu 6: Vhuswikeleli ha nthā 70-79%	Khoudu 5: Vhuswikeleli ho dziaho 60-69%	Khoudu 4: Vhuswikeleli vhu fushaho 50-59%	Khoudu 3: Vhuswikeleli ho linganelaho 40-49%	Khoudu 2: Vhuswikeleli ha fhasi 30-39%	Khoudu 1: U sa swikelela 0-29%
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (MARAGA: 12)	<u>10-12</u> -Ndīvho yo dziaho tshothe ya thodea dza tshibveledzwa. -U tana vhudzivha ho angalalaho vhukuma ha vhutsila ha u riwala. -Vhuriwali ho rombaho/dziaho – mugudi u fara vhutala hone, ha liani na thoho ya mafhungo. -Zwi re ngomu na mihibulo yawe zwo farana tshothe, zwo tandavhudzwa lwa nthesa, nahone zwidodombedzwa zweθe zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi si na vhukhakhi na luthihi, nahone tshi kumedzeaho. -O bveledza/tana tshivhumbeo tsha mathakheni	<u>8½-9½</u> -Ndīvho yavhudisa ya thodea dza tshibveledzwa. -U tana vhudzivha ho angalalaho ha vhutsila ha u riwala. -Vhuriwali ho rombaho/dziaho – mugudi u fara vhutala hone, ha liani na thoho ya mafhungo. -Zwi re ngomu na mihibulo yawe zwo farana, zwa tandavhudzwa zwavhudisa, nahone zwidodombedzwa zweθe zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na/kana mvetomveto zwo bveledza tshibveledzwa tshi fhatwaho zwavhudzi, tshi kumedzeaho. -O shumisa milayo ya tshivhumbeo yo teaho nga ndila yavhudzi vhukuma.	<u>7½-8</u> -Ndīvho yo dziaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U tana vhudzivha zwaho kha nyimele dzo tandavhuwaho dza u riwala mishumo/zwibveledzwa. -U riwala– mugudi u fara vhutala hone, hu na u liana/xelana zwituku na thoho. -Hunzhi zwi re ngomu na mihibulo zwo farana, zwa tandavhudzwa na zwidodombedzwa zwinzhi zwi tikedza thoho. -Hu na vhutanzi ha u pulana na u sedzulusa zwo bveledzaho tshibveledzwa tshi kumedzeaho, tshavhudzi vhukuma.	<u>6-7</u> -Ndīvho i fushaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U tana zwiñwe zwa vhudzivha kha nyimele dzo tandavhuwaho dza u riwala mishumo/zwibveledzwa. -U riwala – mugudi u a xedza vhutala fhedzi zwa si khakhise thalutshedzo nga u angaredza. -Zwi re ngomu kha tshibveledzwa na mihibulo zwo farana lu fushaho, zwiñwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na u sedzulusa zwo bveledza tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho.	<u>5-5½</u> -Ndīvho yo linganelaho ya thodea dza tshibveledzwa. -U tana zwiñwe zwa vhudzivha kha nyimele dzo tandavhuwaho dza u riwala mishumo/zwibveledzwa. -U sumbedeza ndīvho thukhu kha nyimele dzo tandavhuwaho dza vhutala. -U sumbedza ndīvho i shaedzaho kha nyimele dzo tandavhuwaho dza vhusekene. -U sumbedza ndīvho i shaedzaho kha nyimele dzo tandavhuwaho dza vhutala. -U riwala – mugudi u liana na thoho, thalutshedzo ya polika huniwe. -Zwi re ngomu na mihibulo zwo farana lwo linganelaho, zwinwe zwa zwidodombedzwa zwi tikedza thoho. -Vhutanzi ha u pulana na u sedzulusa zwo bveledza tshibveledzwa tshi fushaho, tshi kumedzeaho.	<u>4-4½</u> -Ndīvho ya fhasi ya thodea dza tshibvumbedzwa. Phindulo kha mushumo uyu i sumbedza vhutala. -U sumbedeza ndīvho thukhu kha nyimele dzo tandavhuwaho dza vhusekene. -U sumbedza ndīvho i shaedzaho kha nyimele dzo tandavhuwaho dza vhutala. -U riwala – mugudi u liana na thoho, thalutshedzo hunzhi i a xela. -Zwi re ngomu na mihibulo zwa tshibveledzwa a zwi yelani,zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedzaho thoho. -U pulana/ mvetomveto a zwi fushi. Tshibveledzwa a tshi kumedzei/fushi. -Ho ngo shumisa milayo yo teaho ya tshivhumbeo.	<u>0-3½</u>

Vhunę ha khandiso iyi ho vhaledzwa

Iyani kha siatari li tevhelaho

	vhukuma.			fushaho wa ^{thodea} dza tshivhumbeo.	thodea dza tshivhumbeo – hu na huriwe u shaedza.	milayo yo teaho ya tshivhumbeo.	
LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (MARAGA: 8)	<u>6½-8</u> -U shumisa zwivhumbeo zwone-zwone zwa luambo kha u nwala tshibveledzwa , nahone two fhatwa nga vhutsila vhuhlwane vhukuma -Ndivho ya maipfi yo tea tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhongo na nyimele. -Tshitaila,thouni na redzhistara zwo tea tshothe. -Tshibveledzwa a tshi na vhukhakhi nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	<u>6</u> -Tshibveledzwa tsho fhatwa zwavhuđi vhukuma nahone nga ndila yone-yone. -Ndivho ya maipfi yo tea ndivho , vha tanganedzaho mafhongo na nyimele. -Tshitaila,thouni na redzhistara hunzhi zwo tea. -Tshibveledzwa a tshi na vhukhakhi vhunzhi nga murahu ha u vhalulula na u sedzulusa. -Vhulapfu ho tea.	<u>5½</u> -Tshibveledzwa tsho fhatwa zwavhuđi , nahone tshi a vhalea. -Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhongo na nyimele. -Tshitaila, thouni na redzhistara hunzhi zwo tea. -Tshibveledzwa a tshi na vhukhakhi vhunzhi nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu ho teaho.	<u>4-4½</u> -Tshibveledzwa tsho fhatwa lu fushaho. Vhukhakhi vhu re hone a vhu khakhisi nyelelo ya mafhongo. -Ndivho ya maipfi yo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhongo na nyimele. -Tshitaila, thouni na redzhistara zwi a di fusha. -Tshibveledzwa tshi di vha na vhukhakhi vhu si vhunzhi nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu ho todou vha ho teaho.	<u>3½</u> -Tshibveledzwa tsho fhatwa lwo linganelaho. Hu na vhukhakhi ho vhalaho. -Ndivho ya maipfi yo shaedza nahone a i tei tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhongo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhistara zwo tsela fhasi. -Tshibveledzwa tsho faredza vhukhakhi ho vhalaho nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu – zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.	<u>2½-3</u> -Tshibveledzwa tsho fhatwa nga ndila i shaedzaho/ ya fhasi, nahone i a konda u tevhelelea. -Ndivho ya maipfi i toda huiwe u lulamiswa, nahone a i tei ndivho, vha tanganedzaho mafhongo na nyimele. -Tshitaela, thouni na redzhistara a zwo ngo tea. -Tshibveledzwa tsho dala vhukhakhi, naho ho divha na u pulana /sedzulusa. -Vhulapfu – zwo lapfesa/ pfufhifhalesa.	<u>0-2</u> -Tshibveledzwa tsho fhatwa nga ndila ya fhasi/i shaedzaho vhukuma, nahone zwi tou konda tshothe u tevhelelea. -Ndivho ya maipfi i toda u lulamiswa ho angalalaho vhukuma nahone a zwo ngo tea ndivho na khathihi. -Tshitaela, thouni na ridzhistara a zwi tshimbilelani na thoho. -Tshibveledzwa tsho dala vhukhakhi vhunzhisa, na ndado i re khagala nga murahu ha u pulana na u sedzulusa. -Vhulapfu – zwo lapfesa/pfufhifhalesa

Vhunę ha khandiso iyi ho vhaledzwa

Iyani kha siatari li tevhelaho

ADENDAMU

KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)

MBUDZISO I

(Vha songo i shumisa kha u maka, yo tou itelwa u ḥandavhudza ndivho yavho)

1.1 MAANEA A NGANETSHELO

- Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela tshitor kana zwiwo zwo no bvelelaho.
- Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.
- Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhelaho.
- Magumo a songo ñoweleaho nahone a fhedza tshitor zwavhuđi.

1.2 MAANEA A MBULETSHEDZO

- Muñwali u buletshedza tshithu nga vhudalo.
- Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali.

1.3 MAANEA A TSENGULUSO

- Muñwali u vha a tshi khou tou sengulusa mafhungo.
- Afha hu nga senguluswa zwo bvelelaho kana zwi sa athu u bvelela.
- Muñwali u vhekanya mafhungo awe nga ngona (Ndunzhendunzhe ya mafhungo).

1.4 MAANEA A U ḤATA KHANI

- Afha muñwali u vha e na ndila yawe ine a vhona ngayo zwithu.
- Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni.
- Muñwali u sumbedza u imelela liñwe fhungo/sia.
- Muñwali u tikedza vhukuma fhungo line a khou ḥoda li tshi tendiwa.
- Muñwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela.

1.5 MAANEA A KHUMBUDZO

- Muñwali u vhuisa mihumbulo a i ñea vhudipfi na u nyanyuwa hawe.
- Muñwali u a dzhia sia.
- Vhudipfi na u nyanyuwa ndi zwone zwi no dzhielwa n̄tha.

1.6 MAANEA A KHUMBULELO

- Muñwali a nga ñisa zwifanyiso zwine muvhali a zwi ḥalela a kona u ñwala maanea ngazwo.
- Afha hu nga ña mihumbulo minzhi yo fhambanaho nga ha zwifanyiso zwo ñewaho.

KHETHEKANYO YA B

2.1 VHURIFHI HA TSHIOFISI

Tshivhumbeo:

- Diresi mbili.
- Theshano.
- Thoho ya mafhungo.
- Mutumbu.
- Nyonesano.
- Magumo.
- Kushumisele kwa luambo (Thounu na redzhisitara).

2.2 ATHIKILI YA GURANNDA

Tshivhumbeo:

- Thoho.
- Mvulatswinga.
- Mutumbu (mulaedza wothe).
- Mapendelo.

2.3 MUFHINDULANO

Tshivhumbeo:

- U dzhia tshivhumbeo tsha dirama.
- Kholoni i tevhela dzina(hu si u dzhenisa mafhungo a kha zwitangi ha kona u nwalwa kholoni).
- Maipfi a songo tou ambiwaho a vhe zwitangini (maambelwa).
- U imela sia nga mbuno dzo khwathaho.

2.4 OBITSHUARI

- Madzina a mufu na mabebo.
- Mađuvha a lufu na mbulungo.
- Zwe mufu a vha e zwone na zwe a itela lushaka.
- Vhathu vhe a vha sia.

KHETHEKAYO YA C

3.1 GARATA

Tshivhumbeo

- Dzina la muñwalelwā.
- Mulaedza wo faredzaho ndivho.
- Dzina la muñwali.

3.2 NDAELA

Maga a tevhelwaho:

- Dzina la tshibikwa.
- Zwishumiswa.
- Mabikele.

(Zwi tevhekane nga ndila yone.)

3.3 DAYARI

Tshivhumbeo

- Mađuvha
- Nwedzi
- Nwaha
- Tshifhinga
- Zwiitei/zwiwo.